

867.

Na osnovu člana 14 stav 2 Zakona o strancima („Službeni list CG”, br. 12/18 i 3/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. maja 2022. godine, donijela je

**ODLUKU
O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD
PRIBAVLJANJA VIZE ZA DRŽAVLJANE
KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE**

Član 1

Državljeni Kraljevine Saudijske Arabije mogu, od 1. juna do 30. septembra 2022. godine, ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom, bez vize.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-3090

Podgorica, 26. maja 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

868.

Na osnovu člana 73 stav 5 Zakona o medicinskim sredstvima* („Službeni list CG”, broj 24/19), Ministarstvo zdravlja donijelo je

**PRAVILNIK
O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA
ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA NA MALO**

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koje treba da ispunjava prodajni objekat u kojem se vrši promet medicinskih sredstava na malo (u daljem tekstu: specijalizovani maloprodajni objekat), način utvrđivanja ispunjenosti ovih uslova, kao i sadržaj rješenja o registraciji prometa medicinskih sredstava na malo.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Izrazi

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) **isprava o usaglašenosti medicinskog sredstva** je: deklaracija o usaglašenosti, izvještaj o ispitivanju, sertifikat, uvjerenje o kontrolisanju ili drugi dokument kojim se potvrđuje usaglašenost medicinskog sredstva sa osnovnim zahtjevima;

2) **falsifikovano medicinsko sredstvo** je svako medicinsko sredstvo neistinito prikazano u pogledu identiteta, odnosno porijekla, odnosno sertifikata CE označavanja ili dokumentacije u vezi sa postupcima CE označavanja. Ova definicija se ne odnosi na medicinsko sredstvo sa nenamjernim nedostacima u kvalitetu (defekt kvaliteta medicinskog sredstva) i ne dovodi u pitanje pravo intelektualne svojine;

3) **kategorija medicinskih sredstava** je skup medicinskih sredstava koja imaju zajedničko područje predviđene upotrebe ili zajedničku tehnologiju;

4) **korisnik** je zdravstvena ustanova, zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik ili pacijent, odnosno lice koje koristi medicinsko sredstvo;

5) **namjena** je upotreba za koju se medicinsko sredstvo koristi u skladu sa podacima koje je proizvođač naveo prilikom obilježavanja, u uputstvu za upotrebu, odnosno u promotivnom materijalu;

6) **defekt medicinskog sredstva** je nedostatak medicinskog sredstva u odnosu na identitet, kvalitet, izdržljivost, pouzdanost, sigurnost ili performanse, a koji uključuje kvarove, greške prilikom upotrebe i neadekvatno obilježavanje.

II. USLOVI U POGLEDU KADRA, PROSTORA I OPREME

Odgovorno lice

Član 4

Specijalizovani maloprodajni objekat, saglasno Zakonu o medicinskim sredstvima (u daljem tekstu: Zakon), treba da ima zaposleno lice (u daljem tekstu: odgovorno lice), koje je stalno dostupno i odgovorno za:

- 1) nabavku, prijem, skladištenje, čuvanje, prodaju i izdavanje medicinskih sredstava;
- 2) vođenje evidencije o vrsti i količini medicinskih sredstava, po pojedinačnim pakovanjima;
- 3) preduzimanje odgovarajućih radnji u postupku povlačenja medicinskih sredstava sa tržišta;
- 4) prijavu sumnji na falsifikovano medicinsko sredstvo ili defekt medicinskog sredstva.

Specijalizovani maloprodajni objekat sa odgovornim licem zaključuje ugovor o radu sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonom.

Specijalizovani maloprodajni objekat treba da na vidnom mjestu istakne ime i prezime odgovornog lica i njegove kontakt podatke (broj telefona i e-mail adresa).

Kvalifikacija odgovornog lica

Član 5

U zavisnosti od stepena rizika za korisnika prema kojem se dijele medicinska sredstva, odgovorno lice treba da ima odgovarajuću kvalifikaciju, i to:

1) za medicinska sredstva klase I i IIa – najmanje srednji nivo obrazovanja u odgovarajućoj oblasti, u zavisnosti od namjene medicinskog sredstva i najmanje tri godine radnog iskustva u struci;

2) za medicinska sredstva klase I i IIa koja se svrstavaju u kategoriju medicinske opreme – visoki nivo obrazovanja na medicinskom, stomatološkom, farmaceutskom, veterinarskom, tehnološkom, elektrotehničkom, mašinskom ili drugom odgovarajućem fakultetu;

3) za medicinska sredstva klase IIb i III, in vitro dijagnostička medicinska sredstva i aktivna implantabilna medicinska sredstva – visoki nivo obrazovanja na medicinskom, stomatološkom, farmaceutskom, veterinarskom, tehnološkom, elektrotehničkom, mašinskom ili drugom odgovarajućem fakultetu, u zavisnosti od klase i kategorije medicinskog sredstva i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

Izuzetno od stava 1 tačka 3 ovog člana, za određene vrste medicinskih sredstava klase IIb odgovorno lice može da ima završen srednji nivo obrazovanja, ako je Institut za lijekove i medicinska sredstva (u daljem tekstu: Institut) odredio da se promet na malo tog medicinskog sredstva može vršiti i na drugim mjestima, u skladu sa zakonom.

Zaposlena lica

Član 6

U zavisnosti od stepena rizika za korisnika prema kojem se dijele medicinska sredstva i obima prometa na malo, specijalizovani maloprodajni objekat treba da ima odgovarajući broj zaposlenih lica sa najmanje srednjim nivoom obrazovanja odgovarajuće struke.

Zaposlenim licima iz stava 1 ovog člana i odgovornom licu specijalizovani maloprodajni objekat može da obezbijedi dodatnu edukaciju, u zavisnosti od klase i kategorije, kao i obima prometa medicinskih sredstava.

Vrste i površina prostora

Član 7

Specijalizovani maloprodajni objekat treba da ima odgovarajući prostor, za:

- 1) prijem, skladištenje, čuvanje, prodaju i izdavanje medicinskih sredstava;

2) karantin za skladištenje medicinskih sredstava sa defektom ili medicinskih sredstava koja su povučena iz prometa;

3) sanitarne prostorije;

4) garderobu.

Površina prostora iz stava 1 tačka 1 ovog člana treba da bude prilagođena vrsti, odnosno klasi i kategoriji medicinskih sredstava koja se stavljaju u promet, kao i obimu prometa i ne može biti manja od 10 m².

Površina prostora iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana ne može biti manja od 3 m².

Specijalizovani maloprodajni objekat u kojem se obavlja priprema medicinskih sredstava za upotrebu treba da ima poseban prostor za tu namjenu, koji ne može biti manji od 4 m².

Karakteristike prostora

Član 8

Prostor iz člana 7 ovog pravilnika treba da:

1) je izgrađen od čvrstog materijala, da građevinsko-tehnički i veličinom odgovara predviđenoj namjeni, da su zidovi, podovi i plafoni ravnih i glatkih površina, izrađeni od materijala koji nije podložan pucanju i osipanju, da se mogu brzo i lako čistiti ili prati, kao i dezinfikovati;

2) ima odgovarajuću osvijetljenost, temperaturu, vlažnost vazduha i ventilaciju bez štetnog direktnog ili indirektnog uticaja na propisan i bezbjedan prijem, smještaj, čuvanje, prodaju i izdavanje medicinskih sredstava;

3) rasporedom opreme i uređaja zadovoljava potrebe nesmetanog obavljanja operativnih aktivnosti, bez rizika i mogućnosti zamjene ili miješanja različitih proizvoda.

Prostorije treba da budu funkcionalno povezane tako da je obezbijeđen nesmetan tok rada i sigurno smještanje, čuvanje, prodaja i izdavanje medicinskih sredstava.

Prostor za prijem, prodaju i izdavanje medicinskih sredstava treba da bude zaštićen od atmosferskih prilika.

Prostor iz stava 1 ovog člana treba da se redovno čisti, dezinfikuje i kontroliše zavisno od njegove namjene i na vidnom mjestu istaknu oznake zabrane pušenja, uzimanja hrane i pića, kao i druge vrste zabrana koje mogu uticati na higijenske uslove.

Specijalizovani maloprodajni objekat u drugom zatvorenom prodajnom objektu

Član 9

Specijalizovani maloprodajni objekat, saglasno Zakonu, može da bude smješten i u okviru drugog zatvorenog prodajnog objekta.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, specijalizovani maloprodajni objekat treba da ispunjava uslove iz člana 7 ovog pravilnika.

Prostor specijalizovanog maloprodajnog objekta iz stava 1 ovog člana treba da bude fizički odvojen od drugih prostora tako da prodaja drugih proizvoda ili pružanje usluga ne može da utiče na obavljanje prometa na malo medicinskih sredstava.

Oprema

Član 10

Specijalizovani maloprodajni objekat treba da ima odgovarajuću opremu, i to:

1) za smještaj i čuvanje medicinskih sredstava, u skladu sa uslovima čuvanja određenim od strane proizvođača;

2) za prodaju i izdavanje medicinskih sredstava.

III. UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA NA MALO I SADRŽINA RJEŠENJA O REGISTRACIJI

Utvrdjivanje ispunjenosti uslova

Član 11

Prije izdavanja rješenja o registraciji prometa medicinskih sredstava na malo, Institut provjerava da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove u pogledu kadra, prostora i opreme, a može od podnosioca zahtjeva da traži i druge podatke od značaja za izdavanje rješenja, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Sadržina rješenja

Član 12

Rješenje o registraciji prometa medicinskih sredstava na malo sadrži:

- 1) logo, naziv i adresu Instituta;
- 2) pravni osnov za izdavanje rješenja;
- 3) broj i datum izdavanja rješenja;
- 4) naziv specijalizovanog maloprodajnog objekta za koji se izdaje rješenje;
- 5) sjedište specijalizovanog maloprodajnog objekta za koji se izdaje rješenje;
- 6) adresu/e mjesta prometa medicinskih sredstava na malo;
- 7) podatke o obimu dozvole;
- 8) podatke o klasi medicinskog sredstva u zavisnosti od stepena rizika za korisnika;
- 9) druge podatke od značaja za promet medicinskih sredstava na malo.

Završna odredba

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 5-040/22-1584/5

Podgorica, 27. maja 2022. godine

Ministar,
Dragoslav Šćekić, s.r.

869.

Na osnovu člana 112 stav 2 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 57/15), a u vezi sa članom 10 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG", br. 51/08 i 18/14), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijelo je

**PROGRAM
MONITORINGA REZIDUA PESTICIDA U HRANI BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA ZA 2022.
GODINU***

Programom monitoringa rezidua pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla (u daljem tekstu: Program) određuju se uslovi i način sprovođenja monitoringa (vršioци monitoringa, prioriteti uzimanja uzoraka, broj uzoraka i laboratorijska ispitivanja), metode kontrole, uslovi, način i metode uzimanja i čuvanja uzoraka, vođenje evidencije o uzorcima i metode laboratorijskih ispitivanja radi praćenja nivoa rezidua pesticida.

Program se sprovodi u cilju procjene ugroženosti zdravlja stanovništva i primjene propisa, a u skladu sa propisanim nivoima rezidua pesticida utvrđenih Pravilnikom o maksimalnom nivou rezidua sredstava za zaštitu bilja na ili u bilju, biljnim proizvodima, hrani ili hrani za životinje („Službeni list CG“, br. 21/15, 44/15, 34/19, 82/20, 92/20 i 130/21).

Uzorci hrane za odojčad i malu djecu ocjenjuju se na proizvodima koji su spremni za upotrebu ili su pripremljeni prema uputstvima proizvođača, uzimajući u obzir maksimalne nivoe ostataka utvrđene Uredba o supstancama koje se mogu dodavati hrani za posebne prehrambene potrebe ("Službenom listu CG", br. 80/16 i 37/18). Ako se takva hrana može konzumirati kao gotovi proizvod i kao proizvod za pripremu, dostavljaju se rezultati za gotovi proizvod.

Uzorci prema vrsti, broju i porijeklu dati su u Tabeli 1 ovog programa.

Aktivne supstance koje će se ispitivati date su u Tabelama 2 i 3 ovog programa.

Broj i vrsta uzoraka određen je na osnovu rezultata Programa monitoringa objavljenih u periodu od 2009. do 2021. godine, a u cilju sagledavanja izloženosti potrošača pesticidima, kao i praćenje načina primjene pesticida.

Uzorci se uzimaju sistemom slučajnog uzorka i analize rizika:

Sistem analize rizika	
Monitoring	Vrsta monitoringa
<p><u>Nizak nivo rizika</u> -ne postoji dokaz o prekoračenom MRL/<i>Maximum Residue Levels</i> ili neodobrenim pesticidima na/u hrani (izvor: dosadašnja praćenja, izvještaji, sistem brzog obavještanja RASFF's, ili drugi podaci monitoringa drugih država); -nizak broj očekivanih rezidua pesticida na i u hrani; -hrana je manjim dijelom zastupljena u ishrani ljudi.</p>	<p>Rutinsko uzimanje uzoraka u cilju provjere usaglašenosti MRL i obezbjeđenja potrebnih informacija.</p>
<p><u>Srednji nivo rizika</u> -postoji dokaz o prekoračenom MRL ili neodobrenim pesticidima na/u hrani (izvor: dosadašnja praćenja, izvještaji, sistem brzog obavještanja - RASFF's, ili drugi podaci monitoringa drugih država); -očekivana pojava rezidua na i u hrani; -hrana je većim dijelom zastupljena u ishrani ljudi; -narastajući priliv i promovisanje hrane iz novih izvora.</p>	<p>Rutinsko uzimanje uzoraka u cilju provjere usaglašenosti MRL i obezbjeđenja potrebnih informacija, radi praćenje prethodnih rezultata.</p>
<p><u>Visok nivo rizika</u> -skoriji dokaz o prekoračenom MRL ili ne-odobrenim pesticidima na i u hrani (izvor: dosadašnja praćenja, izvještaji, sistem brzog obavještanja - RASFF's, ili drugi podaci monitoringa drugih država); -dokaz da unos može preći akutnu referentnu dozu/<i>Acute Reference Dose</i>; -očekivane rezidue na i u hrani koja je od izuzetnog značaja za neku potrošačku grupu.</p>	<p>Godišnji monitoring hrane koja je značajna u ishrani ljudi i/ili ciljani monitoring za identifikovane probleme.</p>

Parametri uzeti u obzir prilikom izrade programa su:

- broj stanovnika;
- statistički podaci o potrošnji hrane (zastupljenosti u ishrani);
- podaci o domaćoj proizvodnji i uvozu hrane;
- podaci o nivou rezidua iz prethodnih godina;
- kapaciteti laboratorija, primijenjene metode;
- registrovana sredstva za zaštitu bilja;
- broj skladišta, veleprodaja, uvoznika i maloprodaja hrane.

Ispitivanje uzoraka vrše ovlaštene laboratorije u skladu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja i Zakonom o bezbjednosti hrane u skladu sa vodičem za analitičke metode ispitivanja pesticida vezano za analizu rizika i post registracijsku kontroli i monitoring (*Guidance Document on Pesticide Analytical Methods for Risk Assessment and Post-approval Control and Monitoring Purposes SANTE/2020/12830, Rev.1; 24. February 2021*).

Ovlaštene laboratorije, izvještaj o ispitivanju sa rezultatima ispitivanja dostavljaju inspektorima koji su uzeli uzorak i organu uprave nadležnom za bezbjednost hrane i sredstva za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Uprava).

Izvještaji o ispitivanju, osim rezultata prema vrsti hrane, aktivnim supstancama, treba da sadrže i kvantifikovane podatke o izvršenim ispitivanjima sa instrumentalnim tehnikama i analitičkim metodama koje su korišćene u skladu sa procedurama kontrole kvaliteta (*Guidance concerning Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed Document No. SANCO/12571/2013*), broj i tip odstupanja.

Ovlaštene laboratorije dostavljaju Upravi i tromjesečne izvještaje o izvršenim ispitivanjima.

Godišnji izvještaj o sprovođenju programa koji sačinjava Uprava sadrži podatke o:

- analitičkim metodama koje su korišćene;
- nivoima detekcije koji je primijenjen u nacionalnom programu;
- preduzetim mjerama u skladu sa zakonom;
- slučajevima prekoračenja maksimalnog nivoa rezidua sa obrazloženjem i pregledom upravljanja rizicima.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja su i izvještaji o ispitivanjima uzoraka iz redovnih inspeksijskih kontrola nivoa rezidua pesticida.

Ako uzeti uzorci ne ispunjavaju utvrđene uslove, laboratorija će vratiti uzorak i ponoviće se uzimanje uzoraka na zahtjev laboratorije i o tome obavijestiti Upravu. Uzorci iz organske proizvodnje uzimaju se ukoliko su dostupni.

Postupak uzorkovanja i broj jedinica vrši se u skladu sa Pravilnikom o metodama uzorkovanja za utvrđivanje rezidua sredstava za zaštitu bilja („Službeni list CG“, broj 48/14), kako slijedi:

Tabela 1. Porijeklo, vrsta i broj uzoraka hrane¹ za ispitivanja u 2022. godini

1. R. br.	2. Vrsta hrane	3. Minimalni broj uzoraka	4. Organska proizvodnja	5. UKUPNO
1.E	jabuke ¹	11	1	12
2.E	jagode ¹	11	1	12
3.E	breskve, nektarine ¹	11	1	12
4.E	vino (crveno ili bijelo) od grožđa ²	11	1	12
5.E	zelena salata ¹	11	1	12
6.E	kupus ¹	11	1	12
7.E	paradajz ¹	11	1	12
8.E	spanać ¹	11	1	12
9.E	zob ^{3,4} (nemljevena, u zrnu)	11	1	12
10.E	ječam ^{4,5} (nemljevena, u zrnu)	11	1	12
11.E	kravlje mlijeko ⁶	11	1	12
12.E	masno tkivo svinja ^{7,8}	11	1	12
13.E	hrana za djecu na bazi žitarica	11	1	12
UKUPNO		143	12	155

¹ analiziraju se neprerađeni proizvodi;

² ako nijesu dostupni posebni faktori prerade za vino, navesti upotrijebljene faktore prerade za vino;

³ ako nije dostupan dovoljan broj uzoraka zobi u zrnu, dio potrebnog broja uzoraka za zob u zrnu koji se ne može uzeti može se dodati broju uzoraka ječma u zrnu, čime se smanjuje broj uzoraka za zob u zrnu i srazmjerno povećava broj uzoraka za ječam u zrnu;

⁴ ako nije dostupan dovoljan broj uzoraka raži, pšenice, zobi ili ječma u zrnu, može se analizirati i brašno od raži, pšenice, zobi ili ječma uz prijavljen faktor prerade;

⁵ ako nije dostupan dovoljan broj uzoraka ječma u zrnu, dio potrebnog broja uzoraka za ječam u zrnu koji se ne može uzeti može se dodati broju uzoraka za zob u zrnu, čime se smanjuje broj uzoraka za ječam u zrnu i srazmjerno povećava broj uzoraka za zob u zrnu;

⁶ analizira se svježe (neprerađeno) mlijeko, uključujući zamrznuto, pasterizovano, zagrijano, sterilizovano i filtrirano mlijeko;

⁷ analizira se neprerađeni proizvod. Ako se proizvod uzorkuje smrznut, prijavljuje se faktor prerade ako je primjenjivo;

⁸meso se uzorkuje u skladu sa tabelom 3 Pravilnika o metodama uzorkovanja za utvrđivanje rezidua sredstava za zaštitu bilja („Službeni list CG“, broj 48/14) u koji je premešena tabela 3 Priloga Direktive 2002/63/EZ;

Za sprovođenje Programa monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla odgovorna je Uprava.

Broj uzoraka iz Tabele 1 ovog programa može se povećati prema sredstvima utvrđenim Programom mjera bezbjednost hrane i hrane za životinje za 2022. godinu, na osnovu mogućeg rizika, naročito u slučajevima povećane potrošnje pojedinih vrsta hrane (turistička sezona, specifični dani za trgovinu - pazarni dan, vjerski praznici) u skladu sa datim parametrima, utvrđenih nepravilnosti i drugo.

Uzorke iz Tabele 1 tač. 4.E i 13.E uzimaju inspektori za hranu.

Uzorke iz Tabele 1 tač. 11.E i 12.E uzimaju veterinarski inspektori.

Ostale uzorke iz Tabele 1 uzimaju inspektori za hranu i/ili fitosanitarni inspektori.

Troškovi ispitivanja iz Tabele 1, sa poštanskim troškovima nastalim po osnovu ovog programa padaju na teret Uprave.

Ako stranka prilikom uzimanja uzorka zahtijeva nadoknadu vrijednost uzetog uzorka hrane, isti se može fakturisati na račun Uprave, a faktura je jedino validna za plaćanje ukoliko je prati zapisnik nadežnog inspektora o uzetom uzorku na kojem je navedeno da stranka zahtijeva nadoknadu.

Prilikom uzimanja uzoraka inspektor popunjava obrazac koji je sastavni dio ovog programa koji prati uzorak do laboratorije i koji laboratorija prilaže uz izvještaj o ispitivanju koji se dostavlja Upravi.

Ispituju se sljedeće aktivne supstance:

Tabela 2. Aktivne supstance za ispitivanje

2,4 - D (samo na zelenoj salati, spanaću i paradajzu)
2-Phenylphenol
Abamectin
Acephate
Acetamiprid
Acrinathrin
Aldicarb
Aldrin i dieldrin
Ametoktradin
Azinphos-methyl
Azoxystrobin
Bifenthrin
Biphenyl
Bitertanol
Boscalid
Bromide ion (samo na zelenoj salati i paradajzu)
Bromopropylate
Bupirimate
Buprofezin
Captan
Carbaryl
Carbendazim i benomyl
Carbofuran
Chlorantraniliprole
Chlorfenapyr
Chlormequat (samo na paradajzu, zobi i ječmu)
Chlorothalonil
Chlorpropham
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos-methyl
Clofentezine
Clothianidin
Cyantraniliprole
Cyazofamid
Cyflufenamid
Cyfluthrin
Cymoxanil

Cypermethrin
Cyproconazole
Cyprodinil
Cyromazin (samo na zelenoj salati i paradajzu)
Deltamethrin
Diazinon
Dichlorvos
Dicloran
Dicofol
Diethofencarb
Difenoconazole
Diiflubenzuron
Dimethoate
Dimethomorph
Diniconazole
Diphenylamine
Dithianon (samo na jabukama i breskvama)
Dithiocarbamates (analizira se u svim proizvodima osim vina i kupusa)
Dodin
Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin
Endosulfan
Epoconazole
Ethephon (samo jabukama, breskvama, paradajzu i vinu)
Ethion
Ethirimol
Etofenprox
Etoxazole
Famoxadone
Fenamidone
Fenamiphos
Fenarimol
Fenazaquin
Fenbuconazole
Fenbutatin oxide (samo jabukama, breskvama, jagodama, paradajzu i vinu)
Fenhexamid
Fenitrothion
Fenoxycarb
Fenpropathrin
Fenpropidin
Fenpropimorph
Fenpyrazamine
Fenpyroxmate
Fenthion
Fenvalerate
Fipronil
Flonicamid
Fluazifop-P-butyl (samo jagodama, kupusu, zelenoj salati, spanaću i paradajzu)
Flubendiamide
Fludioxonil
Flufenoxuron
Fluopikolid
Fluopyram
Fluquinconazole
Flusilazole
Flutriafol
Fluxapyroxad
Folpet
Formetanate
Fosetyl-Al

Fosthiazate
Glyphosate
Glufosinate ammonium
Haloxifop uključujući haloxifop-P (samo na jagodama i kupusu)
Hexaconazole
Hexythiazox
Imazalil
Imidacloprid
Indoxacarb
Iprodione
Iprovalicarb
Isocarbophos
Kresoxim-methyl
Lambda-cyhalothrin
Linuron
Lufenuron
Malathion
Mandipropamid
Mepanipyrim
Mepiquat (samo u i na ječmu i zobi)
Metaflumizone
Metalaxyl i metalaksyl-M
Methamidophos
Methidathion
Methiocarb
Methomyl
Methoxyfenozide
Metrafenone
Monocrotophos
Myclobutanil
Omethoate
Oxadixyl
Oxamyl
Oxydemeton-methyl
Paclobutrazole
Parathion methyl
Penconazole
Pencycuron
Pendimethalin
Permethrin
Phosmet
Pirimicarb
Pirimiphos-methyl
Prochloraz
Procymidone
Profenofos
Propamocarb (samo u i na jagodama, kupusu, zelenoj salati, paradajzu i ječmu)
Propargite
Propiconazole
Propyzamide
Proquinazid
Prosulfokarb
Protiokonazol (samo u i na kupusu, zelenoj salati, paradajzu, zobi i ječmu)
Pymetrozine (samo u i na jagodama, kupusu, zelenoj salati, spanaću i paradajzu)
Pyraclostrobin
Pyridaben
Pyridalyl
Pyrimethanil
Pyriproxifen

Quinoxifen
Spinosad
Spinetoram
Spirodiclofen
Spiromesifen
Spiroxamine
Spirotetramat
Sulfoxaflor
Tau-fluvalinate
Tebuconazole
Tebufenozide
Tebufenpyrad
Teflubenzuron
Tefluthrin
Terbutylazine
Tetraconazole
Tetradifon
Thiabendazole
Thiacloprid
Thiamethoxam
Thiophanate-methyl
Tolcloflos-methyl
Triademefon
Triadimenol
Thiodicarb
Triazophos
Trifloxystrobin
Triflumuron
Vinclozolin

Tabela 3. Aktivne supstance za ispitivanje u hrani životinjskog porijekla

Aldrin i Dieldrin
Bifenthrin
Chlordane
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos-methyl
Cypermethrin
DDT
Deltamethrin
Diazinon
Endosulfan
Famoxadone
Fenvalerate
Fipronil
Glyphosate
Glufosinate ammonium
Heptachlor
Hexachlorobenzene
Hexachlorocyclohexan (HCH, Alpha-Isomer)
Hexachlorocyclohexan (HCH, Beta-Isomer)
Indoxacarb (samo u kravljem mlijeku)
Lindane
Methoxychlor
Parathion
Pendimethalin
Permethrin
Pirimiphos-methyl

Sredstva za sprovođenje ovog programa opredijeljena su Budžetom Crne Gore za 2022. godinu, Organizacioni kod 41107 (Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove), Program 16 002 (Poljoprivreda), Potprogram 16 002 005 (Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi), Aktivnost 16 002 005 002 (Monitoring bezbjednosti hrane).

Ovaj program objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

* U ovaj program prenešena je Implementaciona Uredba Komisije (EU) br. 2021/601 od 13. aprila 2021. godine o koordinisanom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2022., 2023. i 2024. godinu kako bi se obezbijedila usaglašenost sa maksimalnim nivoima rezidua pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla i procijenila izloženost potrošača reziduama pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla (*Commission Implementing Regulation (EU) 2021/601 of 13 April 2021 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2022, 2023 and 2024 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin*).

Broj: 05-312/22-7883/2
Podgorica, 25. maja 2022. godine

Ministar,
Vladimir Joković, s.r.

Obrazac za uzorkovanje i dostavljanje informacije o uzorku

Broj protokola inspekcije: <input style="width: 100%;" type="text"/> UPUTSTVO: POPUNJAVAJU SE SVA POLJA VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA HEMIJSKOM OLOVKOM!	Datum: <input style="width: 100%;" type="text"/> Monitoring rezidua pesticida: <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Podaci o uzorkivaču: Fitosanitarna inspekcija <input type="checkbox"/> Inspekcija za hranu <input type="checkbox"/> Veterinarska inspekcija <input type="checkbox"/> Ostalo <input type="checkbox"/> <input style="width: 100px;" type="text"/> Ime: <input style="width: 150px;" type="text"/> Prezime: <input style="width: 150px;" type="text"/> Opština/Grad: <input style="width: 150px;" type="text"/>	
Podaci o mjestu i vremenu uzorkovanja: Datum dobijanja naloga: <input style="width: 150px;" type="text"/> Tip lokacije/po nalogu: Uvoz: <input type="checkbox"/> Veleprodaja: <input type="checkbox"/> Skladište: <input type="checkbox"/> Maloprodaja: <input type="checkbox"/> Mjesto proizvodnje: <input type="checkbox"/> Ostalo: <input type="checkbox"/> Naziv i sjedište/ime i adresa lica od koga je uzet uzorak (uključujući poštanski broj, u slučaju uvoza naziv graničnog prelaza): <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> Podaci o mjestu proizvodnje (GPS koordinate, površina i sl.): <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	
Podaci o uzorku: Naziv hrane (iz Tabele1): <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Puni naziv hrane/proizvoda: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> Priroda proizvoda: Svježe <input type="checkbox"/> Zamrznuto <input type="checkbox"/> Ostalo <input type="checkbox"/> Tip pakovanja: Rinfuza <input type="checkbox"/> Pakovanje <input type="checkbox"/> Zemlja porijekla: <input style="width: 150px;" type="text"/> Reklamira se/označava kao organsko? Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Naziv, sjedište proizvođača ime ili adresa proizvođača ili lica koje je pakovalo hranu (uključujući poštanski broj): <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Broj partije <input style="width: 100px;" type="text"/> Rok trajanja* <input style="width: 100px;" type="text"/> Bar kod* <input style="width: 100px;" type="text"/> *samo za uzorke iz maloprodaje Troškove analiza plaća: Uprava <input type="checkbox"/> Uvoznik <input type="checkbox"/>	
Dodatne informacije: Detalji o vlasniku/uvozniku ako nije lice od kojeg je uzet uzorak: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> Druge korisne informacije ili komentari, naljepnice, kodovi na pakovanjima, ref. broj (slanje uzoraka poštom): <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	
Pravni osnov: Zakon o bezbednosti hrane („Službeni list CG”, broj 57/15), a u vezi sa članom 10 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i „Službeni list CG”, broj 51/08) Zakon o zaštiti podataka ličnosti („Službeni list CG” broj 79/08, 70/09 i 44/12): Ovaj uzorak je uzet u svrhu kontrolnog ispitivanja sadnog materijala. Druge informacije sa ovog obrasca mogu se uključiti pri objavi rezultata analiza. SAMO ZA LABORATORIJE (rezultate analiza dostavljaju se Upravi i odgovarajućoj inspekciji)	
Tip uzorka: Monitoring <input type="checkbox"/> Namjenski <input type="checkbox"/> Ostalo <input type="checkbox"/> Ukupan broj jedinica (npr. paketa, svežnjeva): <input style="width: 100px;" type="text"/> <input style="width: 100px;" type="text"/> Ukupna masa: <input style="width: 100px;" type="text"/> Ime i prezime lica koje je primilo uzorak na ispitivanje: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Laboratorija: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Ispitivani dio: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Referenca laboratorije: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Dostavljeno pakovanje? Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Komentari: <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	

870.

Na osnovu člana 37 stav 1 tačka 7 Zakona o Državnom tužilaštvu (“Službeni list Crne Gore”, br. 11/2015, 42/2015, 80/2017, 10/2018, 76/2020, 59/2021), Tužilački savjet je na sjednici održanoj 25. maja 2022.godine donio

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA TUŽILAČKOG SAVJETA

Član 1

U članu 13 stav 2 riječ “Specijalnog” briše se.

Član 2

U članu 14 stav 2 mijenja se i glasi:

Sjednica Vrhovnog državnog tužilaštva i ministar pravde predlažu po jednog kandidata za disciplinskog tužioca, odnosno po jednog kandidata za njegovog zamjenika, na osnovu podataka iz evidencije Sekretarijata Tužilačkog savjeta o kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor.

Član 3

U članu 16 stav 2 poslije riječi „Državnom tužilaštvu” dodaju se riječi „i Sekretarijatu Tužilačkog savjeta”.

Član 4

Član 64 stav 2 mijenja se i glasi:

Sastav komisije za napredovanje čine rukovodioci viših državnih tužilaštava, dva člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika i sekretar Sekretarijata Tužilačkog savjeta. Članove Komisije za napredovanje bira Tužilački savjet, na predlog predsjednika.

Član 5

Poslije člana 75 dodaje se novi član, koji glasi:

“Komisija za pritužbe

Član 75a

“Komisiju za razmatranje pritužbi na zakonitost rada državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava, (u daljem tekstu: Komisija za pritužbe), čine tri člana Tužilačkog savjeta, i to dva člana iz reda državnih tužilaca i jedan član iz reda uglednih pravnika, od kojih je predsjednik Komisije član Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca.

Članove Komisije za pritužbe i njihove zamjenike imenuje Tužilački Savjet, na predlog predsjednika Tužilačkog savjeta”.

Član 6

U članu 76 stav 1 rijeci “Tužilački savjet” zamjenjuju se riječima “Tužilački savjet preko Komisije za pritužbe”.

Poslije stava dva dodaju se četiri nova stava koja glase:

” Ukoliko nađe da je potrebno ili ukoliko Komisija za pritužbe to od njega zatraži rukovodilac državnog tužilaštva, odnosno rukovodilac neposredno višeg državnog tužilaštva će za potrebe izjašnjenja iz prethodnog stava:

- Pribaviti sve informacije i isprave od lica i nadležnih organa ili organizacija,

- Ispitati podnosioca pritužbe, državnog tužioca, odnosno rukovodioca državnog tužilaštva protiv kojeg je podnijeta pritužba i bilo koje drugo lice koje može dati korisnu informaciju o čemu će sačiniti zapisnik.

Izjašnjenje sadrži konkretne navode i činjenice o sprovedenim radnjama i rokovima u kojima su navedene radnje preduzete, a kojima se odbijaju ili prihvataju navodi pritužbe.

Komisija za pritužbe nakon razmatranja podnijete pritužbe i izjašnjenja iz stava 2 ovog člana dostavlja izvještaj Tužilačkom savjetu sa obrazloženim predlogom mišljenja o zakonitosti rada državnog tužioca odnosno rukovodioca državnog tužilaštva.

Izvještaj i obrazloženi predlog mišljenja Komisije za pritužbe sadrži:

- Datum prijema pritužbe
- Ime i prezime podnosioca pritužbe ukoliko je poznat
- Ime i prezime državnog tužioca odnosno rukovodioca tužilaštva na čiji rad se podnosi pritužba
- Sažetak ključnih navoda iz pritužbe u odnosu na zakonitost rada državnog tužioca ili rukovodioca državnog tužilaštva
- Sažetak radnji koje je preduzeo Tužilački savjet odnosno Komisija za pritužbe
- Ključne navode iz spisa predmeta i dostavljenih izjašnjenja
- Predlog da se pritužba ocijeni kao osnovana ili neosnovana.“

Član 7

Član 77, mijenja se i glasi:

“Rukovodilac državnog tužilaštva će, ukoliko utvrdi da je pritužba osnovana i nađe da postoji razlog za pokretanje disciplinskog postupka, podnijeti prijedlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Tužilački savjet će, nakon dostavljenog izvještaja i obrazloženog predloga mišljenja Komisije za pritužbe, dati mišljenje da su navodi pritužbe osnovani ili neosnovani (u daljem tekstu: mišljenje o osnovanosti pritužbe).

Tužilački savjet će, po pravilu, dati mišljenje o osnovanosti pritužbe u roku od 90 dana od dana prijema pritužbe.

Mišljenje Tužilačkog savjeta iz stava 2 ovog člana, koje sadrži razloge o osnovanosti dostaviće se državnom tužiocu i rukovodiocu državnog tužilaštva, odnosno rukovodiocu neposredno višeg državnog tužilaštva i podnosiocu pritužbe.

Tužilački savjet će, nakon anonimizacije podataka, objaviti mišljenje na internet stranici Tužilačkog savjeta.”

Član 8

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Član 9

Odredba člana 77 stav 3 primjenjivaće se od 1.januara 2023.godine.

TS br. 339/2022

Podgorica, 25. maj 2022. godine

Predsjednica,
Maja Jovanović, s.r.